

# Spirit of Bosnia / Duh Bosne

An International, Interdisciplinary, Bilingual, Online Journal  
Međunarodni, interdisciplinarni, dvojezični, online časopis

## Razgovor sa Muharemom Bazduljem

John K. Cox

Muharem Bazdulj, rođen 1977. godine, jedan je od vodećih pisaca mlađe generacije koji se pojavio u zemljama bivše Jugoslavije. Piše u više žanrova, uključujući romane, pripovijetke, poeziju i eseje, a također je aktivan kao novinar i prevodilac.

Jedna njegova zbirka pripovijedaka pojavila se na engleskom ("The Second Book", Northwestern University Press, 2005). Autor je ukupno devet knjiga, uključujući i nedavno objavljenu zbirku priča "Zarolija". Trenutno živi u Travniku i Sarajevu. John K. Cox trenutno prevodi neka od Bazduljevih djela.

**John K. Cox:** Pišete novinske članke i eseje kao i svojevrsnu prozu sa jakim historijskim, filozofskim i dokumentarnim elementima. Koje su glavne teme i preokupacije u vašim publicističkim djelima?

**Muharem Bazdulj:** Moja publicistika se može podijeliti na dva dijela. Pišem o knjigama, filmovima, popularnoj muzici, pa tako i o sportu. Ali pišem i o politici, recimo komentare u novinama. Dugo vremena sam izbjegavao pisati o političkim pitanjima, ali u savremenoj Bosni prije ili kasnije ovjek otkrije da, ako se ne baviš politikom, politika će se baviti tobom.

**JKC:** Preveli ste i nešto poezije s engleskog jezika na bosanski od autora kao što su Joseph Brodsky, W.B. Yeats i Philip Larkin. Koje druge pjesnike želite prevesti i, što je još važnije, kako znate kada jedna pjesma treba i zasluzuje da bude prevedena?

**MB:** Kada mi se neka pjesma dopadne toliko da želim vidjeti kako će zvučati na mom jeziku, onda znam da treba i da zasluzuje da bude prevedena. Posljednjih nekoliko mjeseci sam prevodio poeziju Richarda Wilbura. Ovaj prevod (izbor od dvadesetak pjesama) će uskoro biti objavljen u jednom zagrebačkom književnom časopisu.

**JKC:** Vidim da ne vjerujete u onu staru tvrdnju da se poezija ne može autentično prevesti. Da li se možda držite modernijeg mišljenja da samo pjesnik može prevoditi poeziju?

**MB:** Na neki način, da. Mislim da dobar prevodilac poezije ne mora biti pjesnik sa nekoliko svojih djela poezije, ali mislim da mora imati pravog pjesnika koga dara.

**JKC:** Da ste u prilici da ljudima u anglofonskom svijetu koji žele osjetiti ljepotu i raznovrsnost balkanske kulture i historije preporučite tri knjige, koja bi to djela bila?

**MB:** Ilijada od Homera, Travni?ka hronika od Ive Andri?a i Imaginarni Balkan od Marije Todorove. Prvo je ep, drugo roman, a tre?e je istorija: svako od ovih djela dostupno je ljudima u anglofonskom svijetu i svako je istinski vrijedno njihove pažnje.

**JKC:** Vaše najnovije djelo je roman Tranzit, kometa, pomra?enje. Budu?i da nije dugo u opticaju, možete li nam re?i nešto više o ovoj knjizi?

**MB:** To je roman u tri dijela. Tema prvog dijela je putovanje Ru?era Boškovi?a od Istanbula do Sankt Peterburga u 18.stolje?u. Boškovi? je bio slavni nau?nik, ro?en u Dubrovniku a odrastao u Italiji, koji je kao jedan od prvih zapadnjaka putovao kroz Bugarsku, Rumuniju i Moldovu. Drugi dio se dešava krajem 20. i po?etkom 21.stolje?a u Moldovi, sa jednom djevojkom u glavnoj ulozi. Tre?i dio je o jednom piscu u savremenoj Bosni i ovaj dio povezuje prethodna dva.

**JKC:** Objavlјivali ste u svim žanrovima osim drame. Objavili ste knjige pripovijedaka, romane, eseje i pjesme, kao i mnoge tekstove za novine i ?asopise. Na ?emu trenutno radite?

**MB:** Prije nekoliko dana objavio sam novu knjigu pripovijedaka pod naslovom ?arolija. Ona sadrži trinaest pripovijedaka, ve?inom prethodno objavljenih u književnim ?asopisima i magazinima u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Francuskoj.

**JKC:** Smatrate li rije? “Balkan” pogrdnom? Kao histori?ar, ja li?no ne, mada znam da je ta rije? optere?ena mnogostrukim konotacijama.

**MB:** Ne smatram je pogrdnom, iako, kao što kažete, znam da je rije? optere?ena svakojakim konotacijama. Prošle godine sam objavio esej u kojem sam pokušao objasniti zašto rije? “Balkan” može tako?er imati i jako pozitivno zna?enje.

**JKC:** Kako ste otkrili da se želite profesionalno baviti pisanjem? Ili je to jednostavno bio poziv kojem niste mogli odoljeti?

**MB:** Prije mnogo vremena, pro?itao sam u jednoj kratkoj historiji filozofije krasnu re?enicu koju još uvijek pamtim. Parafrazira?u: “prije Sokrata, filozofi su bili zaokupljeni metafizi?kim pitanjima, ali on se prvi po?eo zanimati za ljudski život i pitanja u vezi s njim.” U mom životu, rat je odigrao ulogu koju je Sokrat odigrao u historiji filozofije. Kao dje?ak, prije rata, mnogo više sam bio zainteresiran za matematiku i fiziku (da ne spominjem nogomet i košarku) nego za književnost. Me?utim, nakon što je izbio rat, shvatio sam da književnost postavlja mnogo važnija pitanja, uopšte govore?i, nego bilo koja društvena ili egzaktna nauka.

**JKC:** Kada ste shvatili da pišete i govorite bosankim, a ne srpsko-hrvatskim jezikom?

**MB:** To je bilo više shvatanje drugih ljudi a manje moje. Jean-Paul Sartre je napisao da je Židov osoba koju drugi vide kao takvu. Tako nekako je i sa jezikom na Balkanu. Jezici koji se govore u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji su u osnovi jedan te isti jezik, ali njihove “razli?itosti” su, kako se kaže, više u “o?ima posmatra?a”.

**JKC:** ?itav jedan splet me?unarodnih perspektiva i pojave u kulturi, posebno onih filozofske prirode, ili nedavnog, pop-kulturnog porijekla, isprepli?u se u vašem djelu. Kako uspijevate “arhivirati” sve te perspektive i slike u vašoj glavi ili u vašim bilježnicama?

**MB:** Prepostavljam da je odgovor u radoznalosti i dobrom pam?enju. Uživam ?itati otkad pamtim,

?itati bilo šta. Usput, jako mi se dopada Historija ?itanja od Alberta Manguela. Ali ja ?itam kao hedonista i to gotovo nikad nije potraga za ne?im što bi mi moglo koristiti u radu. Jednostavno ?itam, a stvari i ideje mi dolaze same od sebe. Sli?no je i sa putovanjima, iako ja ne putujem baš mnogo. Bosanci trebaju vizu za ulazak u skoro svaku zemlju svijeta, a sam proces dobijanja vize obi?no je vrlo ponižavaju?i. To je politika, pretpostavljam; kao što sam rekao prije, u savremenoj Bosni prije ili kasnije otkriješ da ukoliko se ne baviš politikom, ona se bavi tobom.

**JKC:** Recite mi nešto o sebi i grupi U2. Vaša knjiga One like a Song je izvrsno djelo. Vidim je kao veliki postmoderni eksperiment, bricolage koji sakuplja više od stotinu godina historije i upu?uje na nedavne doga?aje i živote ljudi na Balkanu. Kako je došlo do toga da U2 posluži kao izraz ili mjerilo za taj eksperiment?

**MB:** Bila je to moja prva knjiga i iz nekog razloga sam želio da bude druga?ija od od ve?ine proznih debija; želio sam da bude što dalje od autobiografskog. U toj knjizi, muzika grupe U2 je nekakva vrsta mog privatnog “zvu?nog zapisa”. Autobiografije nema u sadržaju ali je, da tako kažem, u formi. Nazivi albuma i pjesama U2 na neki na?in povezuju historiju s našim vremenom. Na primjer, kada pogledate kartu Bosne, podsje?a vas na srce pa je to razlog zašto sam upotrijebio naziv “Heartland” sa njihovog albuma kao neku vrstu metafore.

**JKC:** Ponekad volim postaviti provokativna pitanja i davati nekonvencionalne sudove kako bih podstakao diskusiju: možda je to profesionalni rizik univerzitetskog nastavnika. Mislim, na primjer, da je najljepša pjesma svih vremena i svih jezika, “Sommer” (Ljeto) od Ernesta Stadlera. Smatram da je Carev grob Josepha Rotha najbolji evropski roman. Knjiga koja me, bez ikakve sumnje, “najviše promijenila” jesu Plodovi gnjeva Johna Steinbecka, iz nekih tinejdžerskih razloga, ali ?u vas poštедjeti objašnjenja. No, ovo ho?u da vas upitam: ima li nekih provokativnih stvari koje biste voljeli re?i?

**MB:** To mi se pitanje jako dopada. Dopustite mi najprije da se poslužim vašim kategorijama. Najljepša pjesma svih vremena i jezika jeste “1. september 1939” od W.H. Audena. Najve?i evropski roman je možda Godina smrti Ricarda Reisa Jose Saramage. Knjiga koja me je “najviše promijenila” jeste Ljubav i Zapad Denisa de Rougemonta. Najbolji film 90-tih je Neslomljivi od M. Nighta Shyamalana. Najbolja (pjevana) pjesma svih vremena je svakako ”One” grupe U2. Najljepša žena današnjice je Marija Šarapova.

**JKC:** Od mnogih djela koja ste napisali, koje vam je najdraže, i zašto?

**MB:** To je veoma teško re?i, a to se tako?er mijenja s vremenom. Ponekad mi se ?ini da je posljednje djelo ono koje je uvijek najbliže mom srcu u tom trenutku. To bi onda bila ?arolija, zatim Tranzit, pa Druga knjiga.

**JKC:** Da li vam vaši prijatelji ili ?itaoci ikada kažu da u vašim knjigama vide vas? U kojim djelima najviše pronalazite Muhamrema Bazdulja?

**MB:** Vladimir Nabokov je negdje napisao (?ini mi se da je rije? o njegovom epilogu Loliti) da u svakoj knjizi postoje mali detalji koji sadrže bit pisca. U Loliti, na primjer, on kaže, i ja parafraziram, dio koji najviše upu?uje na Nabokova jeste spisak u?enika iz razreda Dolores Haze. Najviše Muhamrema Bazdulja u Drugoj knjizi, je na primjer, u eponimskoj pri?i ”Druga knjiga”, u zadnjem odlomku ”Crvenog cvijeta”, i nešto u pjesmama iz pri?e ”Pjesnik”. Neki moji prijatelji me najviše vide u tre?em dijelu Tranzita, a neki u raznim drugim pripovijetkama.

**JKC:** Postoji jak naglasak u Drugoj knjizi na sinkretizmu ili bar na paralelnim vidovima kulture koji prevazilaze nacionalne, vjerske i vremenske granice. Mogli bismo to shvatiti kao nasljedstvo ili zalihu vjerovanja i običaja koji povezuju muslimane, pravoslavce, katoike, Jevreje i druge grupe, uključujući i Kineze i Egipťane iz davne prošlosti. Da li vam taj zbrkani kulturni pedigree svakog društva na planeti na kraju daje nadu, ili tu nadu treba da tražimo drugdje?

**MB:** Postoji nešto u ljudima što je "starije" i važnije od njihove religije. Sinkretizam koji pominjete baca svjetlo na ljudsku kvalitetu. Ljudi različitih kulturnih i vjerskih tradicija imaju mnogo više zajedničkog nego što se to čini na prvi pogled. Svi smo mi prvo ljudi pa tek onda muslimani, kršćani, Jevreji ili bilo šta drugo. Kao što kaže Stingova pjesma "Rusi", "Svi mi dijelimo istu biologiju, bez obzira na ideologiju."

**JKC:** U vašem romanu "aur i Zulejha i priči" "Drugo pismo iz 1920" pišete o Bosni s pogledom izvana kojim je posmatraju mostni posjetiocu sa Zapada. U ranijem djelu je to Lord Byron, u kasnjem UNPROFOR. Ovo je naročito važno zbog orijentalističke dileme: Zapad ne razumije Istok, ali i dalje ima ogromnu mostnu nad njim i upotreba te mosta je nekako uslovljena tim nerazumijevanjem. Postoje li još neke slike posjete koje biste voljeli istražiti? Rebecca West? Basil Davidson? D'Annunzio, da budem provokativan? Možda su neki od njih bili u pravu kada su u pitanju pojedini dijelovi bivše Jugoslavije?

**MB:** U jednom pismu Ivo Andrić je napisao da su ga uvijek zanimali dodiri Istoka i Zapada, bilo da je riječ o sukobu ili saradnji. Razumijevanje i nerazumijevanje između Istoka i Zapada jedna je od rijetkih tema koje su uvijek istovremeno i stare i nove. Neke od posjeta koje pominjete bi možda bilo zanimljivo istražiti u formi eseja.

**JKC:** U "Priči o dva brata" govorite o osnovnim narativnim stilnicama koje ... sudbinu [ljudi] poput nepoznate zvijezde nepogrešivo smještaju u vjetru sazvježđe...". Meni se čini da je to glavno obilježje vašeg pisanja opšte—neka vrsta upornog nastojanja da povežete portretiranje pojedinačnih likova, emocija, ili psihologije s višim filozofskim idejama ili s biografijama dobro poznatih ljestvica van Bosne i Hercegovine. Je li moguće posmatrati vaša djela na takav način? Da li to radite kako biste smjestili Bosnu u šire svjetske okvire? Ili zato što uključivanje pojedinačnih priča u tok i kontekst šireg ljudskog miljea nudi utjehu i putokaz?

**MB:** Pa, nisam siguran. Možda ste u pravu kada kažete da "želim smjestiti Bosnu u šire svjetske okvire". Bosna je zaista mala zemlja, ali je tokom mog odrastanja bila, na žalost, u središtu svjetske pozornosti. Smatram da u svom pisanju ponekad želim učiniti ovu zemlju "pukom svijeta" u nekom drugom smislu. Ali također mislim da je "uključivanje pojedinačnih priča u tok i kontekst šireg ljudskog miljea" jedna od osnovnih osobina (post)moderne proze. Mogli bismo upotrijebiti iste izraze da opišemo djela Paula Austera, Roberta Bolaña ili Salmana Rushdija.

**JKC:** U Drugoj knjizi, Nietzsche, Augustin (Augustine), William James i druge filozofske figure igraju važnu ulogu. Gdje ste razvili tako jako interesovanje za filozofiju? Da li je to dio vašeg univerzitetskog obrazovanja?

**MB:** Ne baš. Imao sam časove filozofije na fakultetu, ali moje zanimanje za filozofiju je starije od toga. Filozofiju sam posebno ozbiljnije da čitam tokom rata, sa nekim 15 ili 16 godina. Tada mi se učinilo da je Schopenhauer razumio svijet mnogo temeljitije i bolje nego bilo koja religija ili ideologija. I još uvijek tako mislim.

**JKC:** "Fiat Iustitia" je, vjerujem, jedna od vaših fascinantno sazdanih pri?a ali i pri?a s impresivnim i veoma modernim rasponom materijala. Ona tako?er sadrži i meni najdraže redove iz vašeg opusa: "I tako srodnik ili prijatelj žrtvin ubija ubojicu. No makar bi to trebalo biti tek vra?anje duga, krv ostaje na njemu kao na tasu terazija na kojim je vagano meso." To me uveliko podsje?a na Eshila i na obradu njegovih ideja u djelima albanskog romansijera Ismaila Kadarea. Da li ste prou?avali Eshila i da li ste ?itali Kadareova djela?

**MB:** Ismail Kadare je jedan od mojih najdražih pisaca. A Eshila sam po?eo pažljivo ?itati još u gimnaziji. Pri?a o njegovoj smrti je tako?er jako simboli?na. Jedna vrsta orla sa Balkana poznata je po lovu na kornja?e; taj orao razbija oklop kornja?e tako što je baca na stijene s velike visine. U pri?i jedan takav orao pogriješi zamijenivši Eshilovu ?elavu glavu za kamen i razbija je kornja?om. To me uvijek podsje?alo na paradoks o Ahilu i Kornja?i. U mom romanu ?aur i Zulejha pisao sam o sli?nosti izme?u elegantnog i plemenitog matemati?kog paradoksa i te okrutne pri?e: oboje spajaju imena iz knjiga iz davnina i onih o velikim, bezopasnim i dugovje?nim životinjama.

**JKC:** Danilo Kiš je vjerovao, parafrazira?u, da je umjetni?ka književnost majka laži. Na koji na?in vi povla?ite crt u izme?u umjetni?ke književnosti i stvarnosti i na koji na?in tu crt u pravite manje oštrom?

**MB:** Mislim da je Danilo Kiš upotrijebio taj izraz u svom djelu "Savet mladom piscu". Po mom mišljenju on je htio re?i da u naše vrijeme pisac mora svoju prozu zasnivati ili na svom iskustvu ili na dokumentima. Me?utim, mislim da Kiš nije podcijenio ulogu piš?eve mo?i invencije. Granica izme?u fikcije i stvarnosti nikad u literaturi nije bila savršeno oštra, naro?ito u modernim vremenima. Tako je, na primjer, vrlo teško re?i da li je Sebaldova proza fikcija ili dokument. Ja ne povla?im liniju izme?u te dvije strane. U osnovi prihvatom "tradicionalni" pristup: pri?e i romani su fikcija, a eseji i novinski ?lanci to nisu.

**JKC:** "Crveni cvijet za Tomislava Podgora?a" je pripovijetka vrijedna pažnje. Možda me je ona privukla zbog svoje velike istori?nosti ili zato što sam predajem na isusova?kom univerzitetu u Sjedinjenim Državama ve? trinaest godina. ?ujemo mnogo o franjevcima u Bosni i Hercegovini, ali ne tako mnogo o isusovcima. Da li ste poznnavali neke od ?lanova Društva isusovaca? Šire govore?i, da li biste svojim ?itaocima preporu?ili da najprije pro?itaju ovu pripovijetku kao neku vrstu vaše posjetnice ili rezimea vaših metodoloških i tematskih preokupacija?

**MB:** Drago mi je da ste me to pitali. Krajem 19. stolje?a Družba Isusova je osnovalo gimnaziju u Travniku (mom rođnom gradu). To je u isto vrijeme bila bogoslovija i svjetovna gimnazija. Jedno stolje?e kasnije, ja sam poха?ao istu tu gimnaziju. U pripovijetki koju pominjete pokušao sam uplesti svoju ranu biografiju u "avanturu 20. stolje?a", što je na neki na?in prava tema ove pri?e. "Crveni cvijet" bi, na neki na?in, mogao biti upravo to što ste naveli—"rezime mojih metodoloških i tematskih preokupacija".

**JKC:** Moglo bi se ustvrditi da je 20. stolje?e ozna?ilo kraj za mnoge tradicionalne evropske regije. Ovdje mislim na regije kao multietni?ke i multikonfesionalne pristore ali i kao na konkretna mjesta s osebujnim mentalitetom i tradicijom. Ho?e li bogatstvo života u Litvaniji Czeslawa Milosza, u Kafkinom Pragu i ?eškoj, u Bosni ili Istri, biti zamijenjeno ne?im drugim, ili ?e to jednostavno biti izgubljeno?

**MB:** Odli?no pitanje. Teško je na njega dati jasan odgovor. Ponekad mi se ?ini da veliki gradovi današnje Evrope (London, Berlin, Pariz itd.) imaju bogatstvo regija koje ste spomenuli. Ali isto

---

tako mi se ?ini da ti gradovi ne mogu imati onu izvornu mješavinu mentaliteta i tradicija koja je sinergetski postojala u ?eškoj, Bohemiji, Bosni ili Istri in illo tempore.

**JKC:** Koji pisci, na bilo kojem jeziku koji vam pada na um, zaslužuju širu pažnju svijeta, i zašto?

**MB:** Norveški romansijer i pripovijeda? Frode Grytten, Guillermo Martinez iz Argentine, Miljenko Jergovi?, Goce Smilevski, Vladimir Tasi?, Sr?an Valjarevi? iz bivše Jugoslavije. Svi su oni napisali više nego jednu izvrsnu knjigu i svi imaju ?itaoca u inostranstvu, ali ih svi zaslužuju još više.

*Translated by Irma Ali?aji? © 2008 Irma Ali?aji?*

The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.